

Adesua 25: Eye Papa Sɛn Sɛn

Asem Titiriw Afa Ho

Meda ho so betumi anya nkɔsoɔ wɔ m'gyidie mu wɔ akyirikyiri wɔ nnipa afoforo mu sɛ Onyankopɔn Asɔre no fa.

Sɛsoɔ Afi Nwoma Kronkron Mu

Asomafo Nnwuma 2:42-47

Nwoma Kronkron Nsem

“sɛnea ɛbeyɛ a mo ne Onyankopɔn nkurɔfo nyinaa benya tumi ate Kristo dɔ a ɛkorɔn no ase” (Efesofo 3:18, NA-TWI).

Adesua Ahyehyɛdɛɛ

- Mmofra no bɛtɛ ase sɛ Asɔre no yɛ Onyankopɔn nkurɔfoɔ a wɔdi Yesu akyi wɔ baako mu.
- Mmofra no behu sɛ sɛnea kan Asɔre no bɔɔ mpaeɛ, kyɛɛ, na wɔsom wɔ ɔman mu.
- Mmofra no behunu akwan a wɔnam so betumi anya nkɔsoɔ wɔ wɔn gyidie mu nnɛ.

Nadeɛ a ɛhia Ma Nkɛntɛn Nketewa Mu

- ☐ Nwoma Kronkron
- ☐ Din nsem a wɔahyehye (name tags)
- ☐ Aduane ketewa ma abofra biara
- ☐ Sɛnea Yebesɛ Ano Yɛ Baako
 - ☐ **Option 1:** Blɔk anaa LEGO mpɔtam (sɛhwehwɛ)
 - ☐ **Option 2:** Plastɔk kuruwa ne akwadwuma kɔta (sɛ yɛbesɛ atɛn) (sɛhwehwɛ)
 - ☐ **Option 3:** Foom anaa dua dwumadie nkyerɛkyerɛ stick ne Play-Doh (sɛhwehwɛ)

Dwumadi: Eyi yɛ Asɔre?

Mfonini a wɔakyerɛw anaa digital mfonini:

- ☐ Printout 1, Asɔre dan (atifi ɔsoro ntini, akonnwa, nsesoɔ mu ahwehwɛdeɛ, ananmusini, ne nsuomfoni)
- ☐ Printout 2, Asɔre nsem a eyɛ kɔ mu nnipa ho: som, nkɛntɛn nketewa, mmofra asɔre dwumadi, asom, asu, ne nsem foforo
- ☐ (Paw yɛn a) Nsemfua a eyɛ pɛ wɔ nsekyerɛwdeɛ ho anaa poster so a ɛda ho sɛ Asɔre dan.

Yeyɛ Asɔre – Dwumadi

- ☐ Aduane ketewa (crackers anaa brodo + nsuo anaa juice) sɛ akyerɛkyerɛ a yeyɛ baako ne Awurade Nna
- ☐ Index cards a wɔakyerɛw anaa akyerɛweɛ dwumadi a kan Asɔre yɛɛɛ so (te sɛ, “Bɔ mpaeɛ wɔ baako mu”, “To nnwom wɔ baako mu”, “Kyɛ ma afoforo”, “Didie wɔ baako mu”, “Som Onyankopɔn”)
- ☐ “Kyɛ Kɔtɔ” bi a ɛwɔ nneɛma ketewa (aduanɛ nnwontoa, sika ketewa, akoma, ne nneɛma) sɛ akyerɛkyerɛ sɛnea yɛde yɛn dea bɔ mu/kyɛ

Nadeɛ A ɛhia Ma Nkɛntɛn Kɛsɛɛ Mu

- ☐ Nwoma Kronkron
- ☐ Dwumadi: Atɛn Ahokyere
 - ☐ Plastɔk kuruwa, dua blɔk, anaa nneɛma a yebetumi akyekyerɛ (mmɔden nyinaa 2 ma abofra biara)
 - ☐ Akatua ketewa ma akuw a wɔdi nkonim (kandy, stickers, ne nneɛma)
 - ☐ Timer (paw yɛn a)

Ahohia a Yɛhia Ama Agoro

Agoro: Fa Nhyira No Mma Obi (Pass the Blessing)

- ☐ Bɔla a eyɛ dwo anaa ntawtawee
- ☐ Music player (pesɛmenkommere)

Agoro: Wɔaka Anaa Wɔnko? Nantew Agoro (Together or Alone? Movement Game)

- ☐ Nsɛnkyerɛnne mma dan no mpɔtam abien so: “Wɔaka” ne “Wɔnko”

Nkentan Nketewa Mu Adesua 1

Minit 15

Kye din nsem ne aduane ketewa. Paw dwumadi baako a eɗa so a yebeye wo baako mu eberɛ a mmofra no redidi won aduane no.

Kye Ne Tie

Option 1

Bisa mmofra no se wokyerɛ won anigye ne won yaw (nneɛma a eyee won anigye paa ne nea eyee won yaw paa nne anaa nna a atwam mu).

Option 2

Bisa mmofra no se wofa won ho so kyere senea wote nkwa nne de “Ehefa Wote Ho Te?” chart no.

Bɔ Mpaee Wo Baako Mu

Boa won mpaaɛ ho nsem fi mmofra no nkyɛn. Okyerɛkyerɛni anaa abofra betumi abɔ mpaaɛ ma akuw no nyinaa, anaa okyerɛkyerɛni betumi abɔ won mmienu mu na mmofra no mpaaɛ ma won ho.

Nsemmisa A efata se yede Behye Mu

- “Woabeye bi se w’aba akuw anaa akuw a woye akombo?”
- “Den na w’ani gye ho se wokɔɔ akuw no mu?”
- “Aden nti na eye anigye se w’aba akuw anaa akuw a woye akombo mu?”
- “Yewo dwumadi bi nanso eyi dee yebeye mu yie se yeye akuw mu!” (Hye anigye ne ahokyerɛ mu se wope se wopue ko dwumadi no mu).

Dwumadi: Senea Yebesi Ano Ye Baako!

Asem Titiriw: Senea yebɛboa mmofra no se woye adwuma wo baako mu, tie won ho, na hye won ho nkuran—senea kan Asɔre no yeeɛ no wo nneɛma nyinaa mu.

Nadeɛ a ehia (Paw Baako)

- **Option 1:** Blok anaa LEGO mpɔtam
- **Option 2:** Plastok kuruwa ne akwadwuma kɔta (se yebesi aten)
- **Option 3:** Foom anaa dua dwumadi stick ne Play-Doh

Kye mmofra no mu akuw 2–4 (senea akuw no dodoɔ ye).

“Mo akuw no wɔ dwumadi baako: yen adwuma wɔ baako mu se mobesi dan a eye tenten paa a mo betumi de nneema a wɔde ama mo no. Nanso wɔ ha, nea ɛda ho no ne se—mɔko akyirikyiri akyirikyiri na mohye mo ho nkuran!”

Akwanhye ma Akwu no:

- Abofra baako pe na ɔbetumi de nneema ka ho wɔ bere biara mu.
- Obiara wɔ mmɔden se ɔfa akwan mu.
- Akwu no nyinaa bekasa wɔ baako mu na wɔɔɔkyere senea wɔpe se wɔye no.
- Hye nokware mu: obiara beka nsem a ehye nkuran se, “Woaye papa!” “Me pe adwene no!”

Ma mmofra no 5 minit se wɔye.

Yeye Anigye Wɔ Baako Mu:

- Nantew hwe nea akuw no akyekyere.
- Bisa akuw no senea wɔyee adwuma wɔ baako mu.
- Yeye anigye wɔ nea akuw no yee wɔ baako mu—enye senea aten no ye tenten pe.

“Na eye mmere anaa eye den se yeye adwuma wɔ baako mu? Kan Asɔre no wɔ Nwoma Kronkron mu yee nkwa wɔ baako mu. Wɔkyee, wɔɔɔ mpae, wɔsom, na wɔdidii wɔ baako mu! Yebetumi aye Onyankopɔn Asɔre no fam se yede yen gyidie ye nkɔsɔ wɔ nnipa afoforo mu, senea yeasua wɔ ha!

Enne yebeka senea Onyankopɔn boaa nnipa no baako mu se wɔbeyɛ biribi a eye anwonwadeɛ ma Onyankopɔn....”

Kese Kurom

10–15 Sonto

Mema mmofra no akwaaba ko Crossroads na ka kyere won se wo ani gye ho se waba saa nnawotwe yi.

Apɔw Ahohia (Optional Starters)

“Hwan ne Yesu?” Frɛ ne Mmuae

Mpaebɔ Ho Dwumadi: “Onyankopɔn, mehuu w’adɔɛ nne se...”

(Susuw ho ɔkwan a nne da no mu wo ho tee se Onyankopɔn do wo, anaa wo huu obi a ɔda do adi.)

Dwom Ahɔden: “*Superstar*” a *Go Fish* too.

Mpaebɔ Mfiase

Ka kyere mmofra no se se woto won ani gu na wode won nsa mmo mu a, eboa won ma won adwene ko fam, na wonnse won a wote won ho no.

Asemmisa Mfiase

“Eye papa se yeye biribi yen ankasa, anaa se yeye ne nyinaa bom?”

Dwumadi: Abantwere Asehye (Tower Challenge)

Nneema a Wohia:

- Plastic nkuto, dua nkuku anaa nneema a wobetumi de gyina abɔso (mpɛn 2 anaa kese kye senea mmofra no dodow ye)
- Akese akese ketewaa ma won a wobedi nkoguo (nkateɛ, stickers, anaa nneema ketewa)
- Timer (senea wope a)

Akɔmhye:

“Enne yebeye abantwere—nanso wo mu wo akyirikyiri! Obiara benya nneema abien nko ara de beye ne de. Wobetumi apaw se woye abantwere wo nko ara, anaa se wobeye adwuma bom wo akwan kese so.”

- Ma ɔbaako baako nneema abien (cups, blocks, anaa abɔso nneema).
- Ka kyere won se wobetumi aye won nko ara anaa bom.
- Hyɛ bere ma won (mpɛn 2–4).

- Ma wɔn ho kwan mma wɔn nsa ka abantwere no, kɔ wura wɔn ho sɛ wɔbɛyɛ bom, yɛ nyansa, na wɔyɛ no wɔ kwan a ɛyɛ hu dodoɔ so.
- Sɛ bere no to a, kyere abantwere no anaa tɔ ho nsem. Kamfo abantwere a ɛyɛ kɛsɛ na ɛyɛ den sɛ ɔdi nkonim!
- Ma akyɛde ma ɔyarefo anaa akuw a odi nkonim no.

Asemmisa:

“Ɛyɛɛ mmerɛw sɛ wɔyɛɛ biribi kɛsɛ sɛ wɔyɛɛ adwuma bom?”

“Ansa na asɔre no ase no, wɔn ankasa nsem no yɛɛ sɛnea ɛsɛ sɛ wɔyɛ biribi nko ara. Wɔkyɛɛ, wɔboa wɔn ho, na wɔn nyinaa nyɛɛ den bom—pɛpɛɛpɛ sɛnea mo abantwere no yɛɛ!”

Asɛm No: Asomafoɔ Nnwuma 2:43–47

“Ɛberɛ a Yesu wuwuɛ na ɔsɔrɛ firii awufo mu no, ɔtenaa ne nkurɔfo ho da aduɔson (40) rebɛkyerɛkyerɛ wɔn Onyankopɔn Ahenni ho aseɛm. Afei ɔsane kɔɔ soro, nanso ansa na ɔkɔ no, ɔhyɛɛ bɔ sɛ ɔde Honhom Kronkron bɛba aboa wɔn. Da du (10) akyi no, Honhom Kronkron baa wɔn so, na agyidifo no nyinaa hyaa Onyankopɔn tumi ma. Wɔhyɛɛ aseɛm kyereɛ nnipa, na nnipa bebree gyee Yesu dii, na wɔkɔɔ wɔn ho. Ɛno ne bere a asɔre a ɛdi kan no fii ase!”

Sɛ mekenkan aseɛm yi a, yɛbɛyɛ nsem a yɛde nsa yɛ ho dwumadi de boa yen akaɛɛ.

Asomafoɔ Nnwuma 2:43–47 – Nsem ne Nsa Dwumadi

Verse 43:

“Osuro kɛsɛ baa wɔn nyinaa so,”

🤔 (Fa wo nsa gu w’anim so, bue ani kɛsɛ sɛ wowu biribi)

“na asomafo no yɛɛ nsenkyerenne ne anwonwadeɛ bebree.”

Verse 44:

“Na agyidifo nyinaa hyiaa bom wɔ baabi koro mu, na wɔkyɛɛ nea na wɔwɔ nyinaa.”

👐 (Pue w’nsam ma obi sɛ wode biribi rekɔma no)

Verse 45:

“Wɔtɔn wɔn asase ne wɔn agyapade, na wɔkyɛɛ sika no maa wɔn a wɔhia.”

👐💰 (Fa biribi fi wo nsa baako kɔma nea ɛka ho sɛnea wɔtɔn biribi)

Verse 46:

“Wɔsom Onyankopɔn wɔ asɔrefie daa,”

👐 (Ma w’nsam so sɛ worebɔ Onyankopɔn aye, na to nsam bom sɛ worebɔ mpae)

“wɔhyiaa wɔ wɔn afie mu sɛnea wɔyɛ Awurade Adidibea no,”

🍲 (Bubu brodo kɛsɛ sɛ worebubu mu, na didi bi)

“na wɔkyɛɛ wɔn adidibea ne anigye ne akokoduru kɛsɛ—”

😓 (Bɔ w'akyi na tsii sɛ wudi anigye)

Verse 47:

“da biara nso wɔbɔɔ Onyankopɔn ayɛ na wɔtenaa nnipa nyinaa ho no yie.”

👍 (Ma nsam so na yɛ thumbs-up ne anigye)

“Na Awurade faa nnipa a wɔgye nkwa da biara ka wɔn ho.”

Susu sɛ ɛsɛ sɛ wɔfa asem no kɔ fa a ɛtɔ so abien de nsem ne nsa dwumadi no kɔ so
boa akaɛɛ.

Asemmisa

“Asɔre no/nnipa no yɛɛ deɛn bom?”

- Wɔkyɛɛ nneɛma
- Wɔsom Onyankopɔn bom (to dwom, bɔ mpae, ne nea ɛkeka ho)
- Wɔyɛɛ Awurade Adidibea
- Wɔdidi bom / yɛɛ faako
- Nyinaa a wɔyɛɛ Onyankopɔn ayɛ na wɔtenaa nkabom mu anigye

“Yɛbɛtumi ayɛ Onyankopɔn asɔre sɛnea yɛbɛnyini mu wɔ gyidie mu wɔ yɛn ho ne
afoforo ho—pɛpɛɛpɛ sɛnea asɔre a ɛdi kan no yɛɛ!”

To Mpaebɔ Mu

“Agya Nyankopɔn,

Yɛda wo ase sɛ woyɛɛ asɔre no.

Yɛda wo ase sɛ ɛnye yɛn nko ara na ɛsɛ sɛ yɛdi w'akyi.

Yɛda wo ase sɛ woma yɛn nnamfo ne akyerɛkyerɛfo a wɔboa yɛn ma yɛnyini wɔ yɛn
gyidie mu.

Boa yɛn ma yɛnkyɛ, yɛnnsom, yɛnbɔ mpae, na yɛnnhwɛ afoforo pɛpɛɛpɛ sɛnea asɔre
a ɛdi kan no yɛɛ.

Yɛdɔ wo, na yɛda wo ase sɛ yɛwɔ kwan sɛ yɛyɛ wo abusuakuw kɛsɛ no mu.

Yɛsrɛ wo nyinaa wɔ Yesu din mu, amen.”

Akyirikyiri Nkuto Kakra 2

20-25 Minit

Kye kyenkyen no: Mebetumi aso me gyidi mu ako anim wo afoforo ho se Onyankopon Asore no fa.

Dwumadie: Eyi ne Asore?

Nneema a eho hia:

Nsenhyensem anaa mfonini digital a eye:

Asorefie (abonten ne mu) (Printout 1A)

Boronko kɔkɔ, akonnua, mpoma ahyensode, anigyefie ahyease, ne nea ete saa. (Printout 1A)

Asore akonnedi a nkurofo wo mu: som, akyirikyiri nkuto, mmofra som, som adwuma, asu, ne nea ete saa. (Printout 1B)

(Optional) Mfonini a wode akyede atwere ahyen asorefie a eye amammerɛ so wo whiteboard anaa poster.

Kyerɛ mfonini a eye asorefie bi.

Bisa:

“Ehe na eyi ye?” (Ma mmofra mma nsemmisa: asore.)

“Eye saa Asore a Onyankopon kasa ho wo Bible mu no?” (Nkakrankakra mmofra bebreɛ beka se ‘Aane’—pae mu ka kyere won, nanso gyina kakra bo hu.)

Kyerɛ mfonini a eye boronko, akonnua, mpoma ahyensode, ne nea ete saa.

Bisa:

“Eye saa nneema yi na eye asore?”

“Eyi ye nneema a eye fie keke. Nanso momma yenhwe nea Bible ka se Asore no ankasa ye.”

Kyerɛ mfonini a eye nkurofo a woye Asore—wɔresom, wɔrebɔ mpae, wɔboa afoforo, wɔresua Yesu ho adeɛ.

Se wokyere mfonini biara a, ka biribi se:

“Eyi ne Asore a eresom abom.”

“Eyi ne Asore a eresua Yesu ho adeɛ.”

“Eyi ne Asore a ereboa afoforo na eɔa ɔɔɔ adi.”

Bisa:

“Enti se fie no nye Asore a, den na eye Asore?”

“Asore no ye Onyankopon nkurofo— won a wodi Yesu akyi nyinaa na woda won gyidi adi abom.”

Ka Kyε kyenkyen no abom:

“Mebetumi abeye Onyankopon Asore no fa se meye osoro wo m’gyidi mu wo afoforo ho—perere se oman Asore no!”

Dwumadie: Yeye Asore Abom

Asen titire: Boa mmofra ma wahunu se oman Asore tete no te senea woda won gyidi adi abom wo kyε, som, mpaebɔ, nnamfo ne adidibea mu.

Nneema a εho hia:

Akyede a eye nkyewee (crackers anaa brodo + nsuo anaa juice) de kyere nnamfo ne Awurade Apontɔ no

Index cards a wakyerew anaa woadwene nneema a oman Asore tete no ye (se, “Bo mpaε abom”, “To dwom abom”, “Kyε ama afoforo”, “Di abom”, “Som Onyankopon”) “Kyε Adeε Korowa” a ewo nneema ketewa (toys a eye aduan, sika ketewa, akoma, ne nea ete saa) de kyere kyε/kyε adeε

Baabi a won betumi atena abonten se oman

“Wo oman Asore tete no, nkurɔfo no annye Yesu nko ara—wodaa won gyidi adi abom da biara. Momma yen nso ye saa no se oman Asore no kakra!”

Fa won ko mmere ne nneema a eye se Asomafo Nnwom 2:

- **Mpaebɔ Abom:** Ko so fre won nyinaa se womma won nsam nsa anaa wontena dinn, na bo mpaε tiawa a eye aseda ne odo ma afoforo.
- **Som Abom:** To dwom a eye som tiawa se oman bi (se, “This Little Light of Mine” anaa “Yesu do me”).
(Optional: Ma mmofra nsa-hyeyen akwan se wode beka ho).
- **Kyε:** Fa “Kyε Adeε Korowa” no ma won, ka se:
“Wo oman Asore tete no, nkurɔfo no kyε nea wowa ma afoforo.”
Mmofra no fa akwan mu, kɔfa nneema ketewa bi gu mu, ka nea wobekye ama afoforo (toys, bere, odo pa, ne nea ete saa).
- **Nnamfo Adidibea:** Kyε akyede adidi no, na ka se:
“Wodidii abom na wɔkae Yesu se wɔrebubu brodo. Momma yen nyinaa didi saa akyede yi na yeda Onyankopon ase abom.”
Se woredi a, hye won nkuran se wone won a woye won ho nnamfo kasa wo odo mu.
- **Ayeyi Ma Onyankopon:** To no awiei se won nyinaa ka anaa wɔteteem:
“Yen da wo ase, Onyankopon!”

Na bisa: “Den na na wope sen wo yen a yeye Asore abom no mu?”

Bisa:

“Ete se den?”

“Den na yebeye nne de aye se oman Asore tete no?”

“Den na yebeye de ma yen gyidi ako anim wo afoforo ho?”

Ko Akyirikyiri

“Den na oman Asore tete no yee abom wo Asomafo Nnwom 2 mu?”

(Nsem: woboo mpae, kyee adee, didii, som, hyee Onyankopon anuonyam.)

“Aden nti na wodi saa nneema nyinaa abom na enye won ho nkutoo?”

(Boa mmofra ma wodwene oman ahodden ne gyidi a woda adi abom ho.)

“Wote sen se woye oman Asore no fa?”

“Ehe na wuhu nkurofo ye saa nneema yi nne?”

(Asore mu, fie, akyirikyiri nkuto, adidibea, ne nea ete saa.)

“Den na yeyee nne a kae se oman Asore tete no?”

“Wope se wo gyidi mu ko anim wo afoforo ho anaa se eye den? Aden nti?”

Awiei Abom

5-10 Minit

“Aden nti na wope se Onyankopon pe se yeye asɔrefie abusua fa—na enye se yedi Yesu akyi yen ho nkutoo?”

“Momma yeka yen Kye kyenkyen no bio: *‘Mebetumi abeye Onyankopon Asɔre no fa se meye ɔsoro wo m’gyidi mu wo afoforo ho—perere se ɔman Asɔre no!’*”

“Ekyere den kyere wo?”

“Crossroads ye kwan pa a eboa yen ma yesua Yesu ho na yen gyidi mu ko anim. Crossroads bewie nnɔnhweree kakra mu enti den na eye akwan foforo a wobetumi aso w’gyidi mu ako anim?”

“Wope asɔre bi a wobetumi ako mu? Wope se woba me asɔre mu?”

“Den na eye akwan a wobetumi aso w’gyidi mu?”

Muae ne Nsusuanso

“Den na eye akwan koro a wobetumi aso w’gyidi mu wo afoforo ho saa nnawɔtwe yi?” (Nsem: bo mpae ne wo nua, fre obi ko asɔre, kasa kyere ɔɔfo Yesu ho, boa obi a ɔhia mmoa.)

“Ewo biribi a wobetumi akye ama obi saa nnawɔtwe yi de da Onyankopon do adi?”

Print mfiase Bible no.

Se ye Bible no ma saa adesua yi (Efesofa 3:18). Hwe Memory Verse Game Ideas no.

Bo mpae ne mmofra no na ma won kwan ko.

To Awiei Mpae

Agoro

25 Minit

Agoro: Fa Nhyira No Mma Obi (Pass the Blessing)

Ahohia a Yehia:

- ☐ Bola a eye dwo anaa ntawtawee
- ☐ Music player (pesemenkommere)

Senea Wobeye Agoro no:

- Mmofra tenaa nkutoo mu.
- Se odofoo to nnwom a, mmofra no ye ntem kofa bola no koma obi foforo.
- Se nnwom no gyina ho a, obiara a owo bola no mu beka okwan baako a asore a ekan no yee won ho biako (se nhwesoo: kye nneema, bo mpae, didi, anaa som).
- To so ye nsakrae pii.

Nea Eda Ho Yekyer:

Kae mmofra se asore a ekan no koo so wo odo ne nhyira a wokye mu, na yen nso betumi aye saa ara.

Agoro: Waka Anaa Wonko? Nantew Agoro (Together or Alone? Movement Game)

Ahohia a Yehia:

- ☐ Nsenkyerenne mma dan no mpotam abien so: "Waka" ne "Wonko"

Senea Wobeye Agoro no:

- Okyerkyerfoo beka nsem a wobeye (bi ye papa se woye wonko ara, bi ye papa se woye biako).
- Mmofra no beko nifa anaa benkum so se nea efata won.

Nsem a eye nhwesoo:

- Bo mpae wo asore → Waka
- Kenkan Bible ansa na woda → Wonko
- Som wo nnamfoo ho → Waka
- Bo boolo agoro → Waka
- Twer krataa kyere Onyankopon → Wonko
- Si ofi ma obi a chia → Waka
- Hye aduane ma wo abusua → Waka
- Kasa kyere Onyankopon se wo were afi → Wonko
- To nnwom wo asore mu → Waka
- Tenatena ase na susuw Yesu ho → Wonko
- Di afahye senea ebeye Yesu animuonyam → Waka
- Fre adamfo ko club anaa asore → Waka
- Boa wo nkyeremu mu → Waka
- Twer mfonini a efa Yesu ho → Wonko
- Kye w'ade kyere adamfo → Waka
- Kenkan Bible asem kyere wo nua ketewa → Waka
- Te Bible asem w'ankasa → Wonko
- Som aduane wo asore awiadie → Waka
- Susuw okwan a wobefa adi odo kyere afororo → Wonko
- Kohwe obi a oyare → Waka

Nea Eda Ho Yekyerε:

Ekyerε mmofra sε nneema bi yε papa sε yeyε wɔnko, senea asɔre a εkan no nso yεε wɔn ho biako, bɔɔ mpaeε, na som.

Agorɔ: Asɔre Anigyε Ntεm Ntεm**Ahohia a Yehia:**

☐ Hwee nni ho

Senea Wɔbeyε Agorɔ no:


- Ɔkyerεkyerεfoɔ beka nneema a εwɔ Asem Nnwoma 2:42-47 mu.
- Mmofra no beyε adwuma no ntεm:
- Bɔ mpaeε biako → Fa nsam bɔ mu
- Kyε nneema nyinaa → Sɔ hwe sε wode ma obi
- Didi biako → Sɔ hwe sε wudi brodo
- Som Onyankopɔn → Sɔ nsam
- Ka kyere afoforo Yesu ho → Sɔ hwe sε wokasa
- Obi a ɔwie adwuma no akyire no fi agorɔ no mu.

Nea Eda Ho Yekyerε:

Boa mmofra ma wɔkaε senea asɔre a εkan no yεε nneema biako wɔ ɔdɔ, anigye, ne biako mu.

Prentwɛ 25.1

ƐYE ASɔRE NI?



Prentwe 25.2

ASORE BO MPAE AGORO

